
OBAVJEŠTENJE O PRIVREMENIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLEDICA UZROKOVANIH POPLAVAMA MART/APRIL 2025. GODINE

Agencija za bankarstvo Republike Srpske je dana 07.04.2025. godine donijela Odluku o privremenim mjerama za postupanje mikrokreditnih organizacija, a u cilju ublažavanja i izbjegavanja negativnih ekonomskih posljedica i omogućavanja oporavka nakon poplava mart/april 2025 godine, za sve građane, privredu i lokalne zajednice Republike Srpske.

MKD FinCredit doo Banja Luka primjenjuje navedenu Odluku Agencije za bankarstvo RS, a cilj nam je da kroz uzajamnu saradnju sa klijentima kojima je pomoć neophodna, pronađemo odgovarajuće rješenje i olakšamo im da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze, a cijeneći povjerenje koje su nam ukazali poslujući sa nama.

Posebne mjere su privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja kreditnih obaveza, reprogramiranja kreditnih obaveza ili druge slične kreditne olakšice sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza i održavanja poslovanja klijenata.

Privremene mjere koje mogu biti ponuđene klijentima su:

- moratorijum, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza na period od maksimalno 12 mjeseci,
- uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se
- otplaćuje anuitetno na period od maksimalno 12 mjeseci,
- produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuje anuitetno, maksimalno do 12 mjeseci od inicijalno odobrenog roka,
- produženje roka dospijeca kredita sa jednokratnim dospijecem na period najduže do 6 mjeseci,,
- prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju izvora za otplatu ili nekom drugom relevantnom parametru koji odredi MKO,
- druge mjere sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza klijenta MKO.

Mjere su namijenjene fizičkim licima i preduzetnicima koji su direktno pogođeni poplavama, a njihovo odobravanje zavisi od pojedinačne procjene i dokumentovane štete.

Obaveza klijenta je da priloži odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da su mu izvori za otplatu smanjeni čime mu je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema MKO .

Klijenti zahtjev mogu predati u najbližoj poslovnici, nakon čega kreditni službenik pokreće proceduru obrade i odobrenja na uobičajen način definisan Kreditnim procedurama. Prije odobrenja posebnih mjera propisanih ovom odlukom, MKO je dužna da klijenta transparentno upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti MKO su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti pisanu izjavu o prihvatanju ponude ako istu prihvataju. MKO će klijenta u najkraćem mogućem roku obavijestiti o rezultatima zahtjeva.

Prilikom ugovaranja posebnih mjera, MKO neće naplatiti dodatne naknade za izvršene usluge, pri čemu ni kamatna stopa za modifikovane izloženosti ne može biti veća nego što je definisano već postojećim ugovorom.

Uslovi iz ovog obavještenja stupaju na snagu danom objavljivanja, a ostaju na snazi do opoziva istog. Za sve dodatne informacije, molimo vas da se obratite najbližoj poslovnici MKD FinCredit doo Banja Luka.